

PEAKANYO YA GO RUTA YE E BOLEDITŠWEGO 2021- 2023
(MPHATO WA 8 - SEPEDI HL - KOTARA YA 1)



MPHATO WA 8 - KOTARA YA 1				
Mabokgoni	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwalale go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomišo ya polelo
<p>Moleko wa motheo wa go lekola tsebo yeo morutwana a šetšego a na la yona o a phethwa. Tshedimošo ya bokgoni bja morutwana e bolokwe gore go lemogwe tlhalelo ya kwešišo ya barutwana. Kwešišo e šomišwe go hlahla mešomo ya go ruta le go ithuta tše di tlogo latela.</p>				
<p>Beke 1 - 2</p>	<p>Mekgwankwana ya go theeletša le go bolela Setšweletšwa sa go bogelwa, / sa mahlakorentši a mediya</p> <p>Go balela godimo athikele ya kuranta / protšhara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rulaganya tshedimošo ka kgohlagano • Lemoga tlotlontšu ya maleba le dibopego tša polelo • Go iphetoelela setšweletšwa • Beakanya matseno le mafelelo ka bokgwari <p>Kahlaahlo ya phapoše (morutiši o etela pele) ye e theilwego goprotšhara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego se se nepagetšego 	<p>Go bala a protšhara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše bohlokwa sebopego sa setšweletšwa: sebopego, baamogedi ba ba nepištšwego, peakanyo, tšhomišo ya polelo, maikemišetšo (tokomane ya pampiri ya tshedimošo – e ka puthwa goba ya ba ka mohuta wa letlakala; e swara kakaretšo ya tshedimošo ya go kwalakwatša) <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo) 	<p>Setšweletšwa sa tirišano Ngwala/thala protšhara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego se se nepagetšego • Tšhomišo ya polelo • Retšistara le setaele • Matseno le mafetšo <p>Ngwala/thala a protšhara e theilwego go sa go bogelwa sa maikutlo</p> <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya • Sengwalwakanywa • go boeletša • go hlokola • Go phošolla le go hlagiša 	<p>Tiišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tšeo dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Maemo a lentšu: Mahlathi a felo le tekatekano</p> <p>Maemo a lefoko: kwanoya sediri le lediri/dikafoko le dithabe, sebopego sa lefoko, diripa tša polelo</p> <p>Tihalošo ya lentšu: mahlalošagotee, malatodi/maganetši, tlhalošothwii, tlhalošo ya seka</p> <p>Maswaodikga: Khutlo. Fegelwana, leswao la potšišo, ditsebjana, leswao la tlabego</p> <p>Tlotlontšu go ya ka kamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Melao le sebopego sa setšweletšwa • Tšweletšo ya lentšu • Retšistara le setaele 	<p>Mekgwanakgwana ya go bala: Go sekima, go sekena, ntlha and kakanyo, kgopolokgolo le dikgopolo tšago e thekga, go hwetša tlhalošo lemafetšo</p>		
<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 1 ORAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go balela godimo (20 meputso) <p>Thoma mošomo wo ka kotara ya 1 o phethwe ka kotara ya 2 ge meputso e rekhotwa.</p>				

<p>Beke 3 - 4</p>	<p>Mekgwanakwana ya go theeletša le go bolela Theeletša/bogela and ahlaahla a sa go bogelwa, audio-sa go bogelwa/multimedia text (Mohl. video/ pre-cording on how to ngwala emeile or create emeile account)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsošološa tsebo ya pele • Akanya maikemišetšo a setšweletšwa • Tsoma tlhalošo • Kwešiša setšweletšwa • Tšea dinoutshe • Kwešiša molaetša • Segalo le retšistara • Baamogedi ba ba nepišitšwego <p>Tekakwešišo ya go theeletšwa (modumo fela)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekhota dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo ka go ngwala dinoutse, lenaneotekolo, dikakaretšo, go pharaforeisa le go anega gape • Hlemaleswa diširo: Dumelelanang ka ga lehlakore/tlhalošo yeo e bonwego 	<p>Go balela/go bogelela kwešišo setšweletšwa sa go ngwalwa / bogelwa Mohl. emeile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sekima le go sekena • Go bala go go tseneleletšego • Maikemišetšo le baamogedi • Go hwetša tlhalošo le mafetšo • Lemoga poleo ya go jabetša • Khuetšo ya kgetho le tlogelo go tlhalošo ya setšweletšwa • Ka fao polelo le diswantšho di bontšhago le go bopa meetlo le maitshwara • Mohola wa tirišo ya mehuta ya fonte le bogolo, diihlogo le mantšu a tlhalošo ya diswantšho <p style="text-align: center;">LE</p> <p>Setšweletšwa sa go ngwalwa bjalo ka theto/dingwalotšhaba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tša setšweletšwa sa sengwalo go swana le moanegwa, tshwantšho ya baanegwa, thulaganyo, thulano, tikologo le nako, moanegi, kgwekgwe/morero. <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) 	<p>Setšweletšwa sa tirišano Ngwala emeile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinyakwa tša tlhamego, setaele, ntlhatebelelo • Morero le baamogedi ba tshedimošo ya setšweletšwa • Diponagalo tša setšweletšwa • Tšhomišo ya polelole kgetho ya mantšu (temogo ya tšhomišo ya polelo ka tsinkelo) • Matseno le mafetšo <p>Ngwala emeile e theilwego go setšweletšwa sa go bogelwa sa maikutlo</p> <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya • Sengwalwakakanywa • go boeletša • go hlokola • Go phošolla le go hlagiša 	<p>Tiišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tšeo dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Maemo a lentšu: Mainagokwa, maina a legoro la go -, dihlomesetšo, nyenyefatšo Madiri, makgokedi/mabopi, mahlaodi, papetšo, tekanyetšo</p> <p>Maemo a lefoko: Dikafoko tša madiri, dithabe tša madiri, hlogofoko, dikafoko tša maina, maina, dithabe tša mahlaodi, dithabe tša mahlathi, makopanyi, polelo ya maikutlo le ya go jabetša</p> <p>Tlhalošo ya lentšu: mahlalošagotee, malatodi/maganetši, tlhalošothwii, tlhalošo ya seka</p> <p>Maswaodikga: Leswao la potšišo, leswao la tlabego, Fegelwana, khutlo khutsofatšo</p> <p>Tlotlontšu go ya ka kamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba sengwadilego</p>
-----------------------	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> Bapala kekišo ya ditiragalo tša ka gare ga diširo tše pedi, bj.bj 	<ul style="list-style-type: none"> Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo <p>Theto/Dingwalotšhaba</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše bohlokwa tša sereto Sebopego sa ka gare sa sereto, dikapolelo/ tshwantšhokgopolo, mošito, morethetho Sebopego sa ka ntle sa sereto, methalotheto, ditematheto, mongwalelo Tlhalošo ya seka meaning Moya wo o fokago Morero le molaetša 		
--	---	--	--	--

<p>Beke 5 - 6</p>	<p>Mekgwanakwana ya go theeletša le go bolela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kahlaahlo (morutiši o etela pele) - brainstorming; kgetha kgopolo tša maleba; tatelano ya dikgopolokgolo <p>Tekakwešišo ya go theeletšwa go itokišetša kakaretšo go ngwalwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go rekhota dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo ka go ngwala dinoutse. • Go abelana dikgopolo le maitemogelo le go laetša kwešišo ya dikgopolo • Lemoga dithekniki tša polelo ya go šušumetša le go jabetša/hlalefetša • Araba dipotšišo 	<p>Setšweletšwa sa go ngwalwa bjalo ka padi ya bafsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tša setšweletšwa sa sengwalo go swana le moanegwa, tshwantšho ya baanegwa, thulaganyo, thulano, tikologo le nako, moanegi, kgwegkgwe/morero. <p>Mekgwanakwana ya go bala Pele ga go bala (tsebagatša setšweletšwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyakišiša diponagalo tša sengwalo bjalo ka thaetlele, dihlogo, dithalwa, boholo bja dihlaka, mohuta wa ditlhaka • Nyakišiša dokarolo tša puku bjalo ka letlakala la ka ntle la puku, letlakala la thaetlele, diteng, dikgaolo, tlhalošontšu <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo) <p>Barutwana ba rutwa mabokgoni a motheo a go ngwala kakaretšo</p>	<p>Ngwala taodišo: Kanegelo/kgadimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetho ya mantšu • Lentšu la mong le setaele • Tlhalošo ye e hlapilego • Segalo • Dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo • Mmepe wa monagano wa go rulaganya dikgopolo tša go nyaelana • Hlagaša taodišo go lekolwa <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya • Sengwalwakakanywa • go boeletša • go hlokola • Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala taodišo o latela magato a go ngwala</p> <p>Kakaretšo go ngwala – barutwana ba akaretša ye nngwe ya dikgaolo go tšwa go padi</p>	<p>Tiišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tšeo dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Maemo a lentšu: Mahlathi a mokgwa, nako; mabopi, mahlaodi: papetšo, tekatekano</p> <p>Maemo a lefoko: Sebopego sa lefoko, thabehlaodi le thabehlathi, le dikafoko kganetšo le tumelo.</p> <p>Tlhalošo ya mantšu: mahlalošagotee, malatodi/maganetši, tlhalošothwii, tlhalošo ya seka</p> <p>Maswaodikga: khutlo, fegelwana</p> <p>Tlotlontšu go ya ka kamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba sengwadilego</p>
-----------------------	---	--	---	---

MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 2: GO NGWALA <ul style="list-style-type: none"> • Taodišo: (During the course of the Kotara) Kanegelo goba Kgadimo (30 meputso)				
Beke 7 – 8	<p>Mekgwanakwana ya go theeletša le go bolela Bomolomo: athikele ya kuranta/pego ya nyakišišo /borulaganyi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dira nyakišišo ka hlogo • Beakanya dišomišwa ka kgohlagano le go di thekga ka mehlala. • Lemoga le go kgetha tlotlontšu ya maleba, polelo le melawana • Rulaganya matseno le mafetšo <p>Tekakwešišo ya go theeletšwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go rekhota dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo ka go ngwala dinoutse. • Go abelana dikgopolo le maitemogelo le go laetša kwešišo ya dikgopolo • Lemoga dithekniki tša polelo ya go šušumetša le go jabetša/hlalefetša • Araba dipotšišo 	<p>Go balela/ go bogelela tshedimošo (šomiša dišweletšwa bjalo ka athikhele ya kuranta/ pego ya nyakišišo /borulaganyi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše bohlokwa • Sebopego • Tšhomišo ya polelo <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo) <p>Mekgwanakwana ya go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sekima le go sekena • Go bala go go tseneleletšego • Maikemišetšo le baamogedi • Go hwetša tlhalošo le mafetšo • Lemoga poleo ya go jabetša • Khuetšo ya kgetho le tlogelo go tlhalošo ya setšweletšwa • Ka fao polelo le diswantšho di bontšhago le go bopa meetlo le maitshwaro 	<p>Ditšweletšwa tša tirišano tše ditelele mohl. Athekele ya kuranta/ athekele ya makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego se se nepagetšego • Maikemišetšo • Dikgopolokgolo le dikgopolo tša go e thekga • Tatelelano ya mafoko a go hlaloganyega • Go šomiša makopanyi go netefatša kgohlagano • Šomiša mehuta ya go fapafapana ya mafoko, botelele le sebopego <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya • Sengwalwakanywa • go boeletša • go hlokola • Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala pego ya nyakišišo / borulaganyi</p>	<p>Tiišetšo ya diboepgo tša polelo le melawana tšeo dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Maemo a lentšu: Maekiši/malahlelwa</p> <p>Maemo a lefoko: Lefokonolo, Mafoko a Lebja le Lefetile, mahlaodi, mahlathi, Go tšea lehlakore Polelo yeo e beago batho goba ditokelo tša batho kotsing . Tumelo ya gore selo goba motho o na le diponagalo/dimelo tše itšeng kage batho ba re bjalo, e sego ka lebaka la gore o na le seo o se tsebago ka ga sona/yena</p> <p>Tlhalošo ya mantšu: Diema, dikamano, tlhalošo ya lentšu ka lentšu; polelo ya seka le ye pepeneneng</p> <p>Maswaodikga: Khutlo. Fegelwana, leswao la potšišo, ditsebjana, leswao la tlabego, lenalana</p> <p>Tlotlontšu go ya ka kamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba sengwadilego</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Mohola wa tirišo ya mehuta ya fonte le bogolo, diihlogo le mantšu a tlhalošo ya diswantšho <p>Ngwala moleko wa teka kwešišo</p>		
<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 3: GO IPHETOLELA GO DINGWALO (50 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Tša go ngwalwa /setšweletšwa sa go se ngwalwe) – 20 meputso) • (Setšweletšwa sa go bogelwa) – 10 meputso) • (Dibopego le melawana ya tšhomišo ya polelo) – 20 meputso) 				

<p>Beke 9 - 10</p>	<p>Mekgwanakwana ya go theeletša le go bolela: Theeletša polelo ya go itokišetšwa mopresidente wa pele/moetapele wa go tuma setšhabeng</p> <ul style="list-style-type: none"> Ahlaahla diponagalo tša polelo ya go itokišetšwa Lemoga le go hlaloša tšhomišo ya polelo Lemoga le go ahlaahla diponagalo tša polelo <p>Polelo ya go itokišetšwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha hlogo ya maleba Rulaganya tshedimošo ka kgohlagano Lemoga tlotlontšu ya maleba le dibopego tša polelo beakanya matseno le mafelelo ka bokgwari Itlwaetše Hlagiša 	<p>Go balela/go bogelela kwešišo setšweletšwa sa go ngwalwa/setšweletšwa sa go bogelwa</p> <p>Go bala bophelo bja mohu</p> <ul style="list-style-type: none"> Lemoga le go ahlaahla diponagalo tše bohlokwa Beakanya tšhomišo ya polelo Lemoga and ahlaahla tšhomišo ya polelo ya maikutlo Beakanya matseno le mafetšo <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo) <p>Mekgwanakgwana ya go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go sekima le go sekena Go bala go go tseneleletšego Maikemišetšo le baamogedi Go hwetša tlhalošo le mafetšo Lemoga poleo ya go jabetša Khuetšo ya kgetho le tlogelo go tlhalošo ya setšweletšwa Ka fao polelo le diswantšho di bontšhago le go bopa meetlo le maitshwaro 	<p>Setšweletšwa sa tirišano mohl. . Ngwala bophelo bja mohu</p> <ul style="list-style-type: none"> Maikemišetšo, sehlopha se se nepišetšwego and sebopego Melao ya ditemana Makopanyi a go tliša kgohlagano Šomiša mehuta ya go fapana ya mafoko, botelele le tlhamego Setaele sa semmušo <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Beakanya Sengwalwakakanywa go boeletša go hlokola Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala bophelo bja mohu</p>	<p>Tiišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tseo dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Maemo lentšu: Madiri, mathuši</p> <p>Maemo a lefoko: tumelo. Sebopego sa lefoko, lebjale le lefitilego. Polelo yeo e beago batho goba ditokelo tša batho kotsing. Tumelo ya gore selo goba motho o na le diponagalo/dimelo tše itšeng kage batho ba re bjalo, e sego ka lebaka la gore o na le seo o se tsebago ka ga sona/yena</p> <p>Tlhalošo ya lentšu: mahlalošagotee, malatodi; dikamano; polelo ya seka le ye pepeneneng.</p> <p>Maswaodikga</p> <p>Tlotlontšu go ya ka kamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>
------------------------	---	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> Mohola wa tirišo ya mehuta ya fonte le bogolo, diihlogo le mantšu a tlhalošo ya diswantšho 		
MEŠONGWANA YA KELO YE E SEGO YA SEMMUŠO				
	Go theeletša le go bolela <ul style="list-style-type: none"> Mehutahuta ya mešongwana ya go theeletša le go bolela Mešongwana ya go theeletša le go bolela ye e latelago melawana ya COVID -19 	Go bala le go bogela <ul style="list-style-type: none"> Magato a go bala Mešongwana yago balela godimo Mešongwana ya tekakweišo Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestere 	Go ngwala le go hlagiša <ul style="list-style-type: none"> Magato a go ngwala Ditemana Ditšweletšwa tša tirišano Taodišo Go ngwala ga boitlhamelo 	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo Mehutahuta ya dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
MPHATO WA 8 ENG HL KAKARETŠO OF MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA S: KOTARA YA 1				
	MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 1 BOMOLOMO <ul style="list-style-type: none"> Go balela godimo (20 meputso) Thoma mošomo wo ka kotara ya 1 o phethwe ka kotara ya 2 ge meputso e rekhotwa.	MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 2 GO NGWALA <ul style="list-style-type: none"> Taodišo: (30 meputso) Kanegelo / Kgadimo (During the course of the Kotara ya)		MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 3 (50 MEPUTSO) GO IPHETOLELA GO DINGWALO: <ul style="list-style-type: none"> Tša go ngwalwa or tša go se ngwalwe (20 meputso) Setšweletšwa sa go bogelwa (10 meputso) Dibopego le melawana ya tšhomišo ya polelo (20 meputso)

PEAKANYO YA GO RUTA YE E BOELEDITŠWEGO 2021- 2023 (MPHATO WA 8 - SEPEDI HL - KOTARA YA 2)

MPHATO WA 8 - KOTARA YA 2				
Mabokgoni	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwalale go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomišo ya polelo
Beke 1 - 2	<p>Mekgwanakwana ya go theeletša le go bolela Tekakweišo ya go theeletšwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Go theeletša magato Go ngwala boiphetoletle <p>Theeletša /bogela setsopolwa go tšwa go padi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruta diponagalo le melawana Kgetha setaele, retšistara le tlotlontšu Baamogedi ba a šielana Šomiša mekgwanakwana ya kgapeletšo 	<p>Setšweletšwa sa go ngwalwa bjalo ka padi</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tša setšweletšwa sa sengwalo go swana le moanegwa, tshwantšho ya baanegwa, thulaganyo, thulano, tikologo le nako, moanegi, kgwekgwe/morero. <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo. Morero le molaetša 	<p>Taodišotlhaloši ye e theilwego go padi</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopego sa maleba le diponagalo Beakanya diteng (mmepe wa monagano) Dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo Melao ya ditemana Tšwetšopele ye e hlaloganyegago ya ditemana go go kgonthišiša tlemagano. Makopanyi a go tliša kgohlagano Melawana ya polelo <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Beakanya Sengwalwakanywa go boeletša go hlokola Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala a taodišotlhaloši</p>	<p>Maemo a lentšu: Mahlaodi, mainagohle, mainaina le makopanyi Lehlaodi la papetšo kgato ya pele (ye teletšana), Lehlaodi la papetšo kgato ya bobedi (ye teleletele).</p> <p>Maemo a mafoko: Mafoko a sererwa, mabaka, thabekutu le dithabe, modirišopego, mafokonolo le mafokontši.</p> <p>Tlhalošo ya mantšu Mahlalosetšagotee, malatodi, maamanyi, tlhalošo go ya ka kamano</p> <p>Maswaodikga le mopeleto: Patrone ya mopeleto, khutlo le fegelwana</p>

<p>Beke 3 - 4</p>	<p>Mekgwanakwana ya go theeetša le go bolela Polelo ya go itokišetšwa ye e theilwego go tša leago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theeetša polelo • Tšea dinoutshe -- Polelo le maatla -- Segalo -- Moya wo o fokago -- Matseno le mafetšo • Araba dipotšišo <p>Kahlaahlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laetša mediro • Ithute setšweletšwa sa melawana • Baboledi ba šielena. • Hlaloša tebelelo le go fihlelela kwano. • Šomiša polelo, setaele le retšistara tšeo di amogelegago • Hlagiša 	<p>Setšweletšwa sa sengwalo bjalo ka rekhoto ya thelabišene/ radio/foramo ya papadikekišo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše bohlokwa tša setšweletšwa • Tšhomišo ya polelo • Sebopego • Batšeakarolo <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo) <p>Theto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše bohlokwa tša sereto • Sebopego sa ka gare sa sereto, dikapolelo/ tshwantšhokgopolo, mošito, morethetho • Sebopego sa ka ntle sa sereto, methalotheto, ditematheto, mongwalelo • Tihalošo ya seka meaning • Moya wo o fokago • Morero le molaetša 	<p>Ngwala a poleloye e theilwego gosocial issue</p> <p>Melao ya ditemana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego • Mafoko a matseno • Dikgopolo kgolo le tšeo di di thekgago • Tatelano le kwešišego • Kgetho ya mantšu, maswaodikga le melawana ya polelo <p>Tsepelela go magato a go Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya • Sengwalwakakanywa • go boeletša • go hlokola • Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala a speech</p>	<p>Maemo a lentšu Madiri</p> <p>Maemo a mafoko Lebaka la lebjale, lebaka la lefetile, kago ya lefoko, kganetšo, mabotšiši, polelo ya maikutlo le go jabetša</p> <p>Tihalošo ya mantšu: tihalošo ya lentšu ka lentšu, mahlalosešagotee, malatodi, dingwalwaswana</p> <p>Maswaodikga le mopeleto: melawana ya mopeleto</p>
<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 1 BOMOLOMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go balela godimo (20 meputso) <p>Thoma mošomo wa bomolomo ka kotara ya 1 o phethwe ka kotara ya 2 ge meputso e rekhotwa.</p>				

<p>Beke 5 - 6</p>	<p>Mekgwanakwana ya go theeletša le go bolela Tekakwešišo ya go theeletšwa (mohl. athikhele ya kuranta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • theeleletša kwešišo • Tšea dinoutshe • Araba dipotšišo <p>Kahlaahlo (morutiši o etela pele)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laetša tema tšeo di kgathwago • Diboleledi di šielana ka go bolela • Hlaloša ntlhatebelelo gomme le fihlelele kwano • Diriša polelo ya maleba, setaele le retšistara 	<p>Non-fictional text bjalo ka athikhele ya kuranta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše bohlokwa tša setšweletwa sa sengwalo: bjalo ka moanegwa, tiragalo, poledišano, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, kgwekgwe/molaetša <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo) <p>Mekgwanakgwana ya go bale la kwešišo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maikemišetšo le sehlopa seo se lebantšwego • Fa dikgopolo tša mong • Fapantšha magareng ga dintlha le dikgopolo • Tlhalošothwii le tlhalošo ya polelo ya go rarela. <p>Theto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše bohlokwa tša sereto 	<p>Ngwala a rebogela ye e theilwego go athikhele ya kuranta</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebopeso sa setšweletšwa • Diponagalo and melawana • Tšweletšo ya lentšu • Retšistara • baamogedi • Segalo <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya • Sengwalwakanywa • go boeletša • go hlokola • Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala a rebogela</p>	<p>Maemo a lentšu: Mahlathi a felo le mokgwa, mahlathi tirišontši</p> <p>Maemo a mafoko Tatelano ye nepagetšego ya mantšu, mabotšiši, pebofatšo, sebopego sa mafoko, medirišo, tiro le tirwa.</p> <p>Tlhalošo ya mantšu polelotharedi; tlhalošo ya polelo ya dika; tlhalošo ya lentšu ka lentšu kamano; papadišantšu</p> <p>Maswaodikga le mopeleto: khutsofatso, maswao a di tsebjana, leswao la tlabego, khutlo le fegelwana.</p>
-----------------------	---	---	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Sebopego sa ka gare sa sereto, dikapolelo/ tshwantšhokgopolo, mošito, morethetho • Sebopego sa ka ntle sa sereto, methalotheto, ditematheto, mongwalelo • Tlhalošo ya seka meaning • Moya wo o fokago • Morero le molaetša 		
	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go ngwala setšweletšwa sa tirišano: (10 meputso) (2 tše kopana goba 1 se se telele: 10 meputso) <p>O ngwalwa pele moleko</p>			

<p>Beke 7 – 8</p>	<p>Mekgwanakgwana ya go bolela le go theeletša Kahlaahlo (morutiši o etela pele): Theeletša/bogela papatšo le go e ahlaahla)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segalo • Go bala ka thelelo • Tšhomišo ya polelo ya maikutlo le ya go jabet ša • Bogolo bja ditlhaka • Polelo ya mmele <p>Tekakwešišo ya go theeletšwa: papatšo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go rekhota dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo ka go ngwala dinoutse. • Go abelana dikgopolo le maitemogelo le go laetša kwešišo ya dikgopolo • Lemoga dithekniki tša polelo ya go šušumetša le go jabetša/hlalefetša • Araba dipotšišo 	<p>Go balela/go bogelela kwešišo (setšweletšwa sa go bogelwa bjalo ka papatšo/ phostara)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sekima • Go sekena • Go bala ga go tsenelela • Tlhalošo ye e ukangwago (moanegwa, tikologo, milieu, molaetša) • Go ukama tlhalošo ya mantšu le diswantšho tšeo di sa tlwaelegago • Polelo ya maikutlo • Polelo ya mmele • Tšhomišo ya maswaodikga le bogolo bja ditlhaka <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo) <p>Mekgwanakgwana ya go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sekima • Go sekena • Go bala ga go tsenelela • Go akaretša • Go lebelela dilo ka leihlo la moya • Go hwetša tlhalošo le and mafetšo 	<p>Setšweletšwa sa tirišano: Papatšo/phostara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego sa maleba • Maikemišetšo • Diponagalo tša setšweletšwa • Tšhomišo ya polelo • Retšistara <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya • Sengwalwakakanywa • go boeletša • go hlokola • Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala an papatšo/phostara</p>	<p>Tiišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tšeo dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Maemo a lentšu Dihlogo le meselana</p> <p>Maemo a mafoko Hlamego ya mafoko, mehuta ya mafoko, mabaka, setatamente, pebofatšo, diema.</p> <p>Maemo a lentšu: Mahlalosetšagotee, malatodi, dingwalwatshwano; paronimi</p> <p>Maswaodikga le mopeleto: dikhutsofatšo</p> <p>Tlotlontšu go ya ka kamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>
-----------------------	---	---	--	--

	MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 5 MOLEKO GO IPHETOLELA GO DINGWALO (60 MEPUTSO) <ul style="list-style-type: none"> • Potšišo ya 1: Setšweletšwa sa go ngwalwa / ngwalwe (20 meputso) • Potšišo ya 2: Setšweletšwa sa go bogelwa (10 meputso) • Potšišo ya 3: Kakaretšo (10 meputso) • Potšišo ya 4: Diboego le melawana ya tšhomišo ya polelo (20 meputso) 			
	MEŠONGWANA YA KELO YE E SEGO YA SEMMUŠO			
	Go theeletša le go bolela <ul style="list-style-type: none"> • Mehutahuta ya mešongwana ya go theeletša le go bolela • Mešongwana ya go theeletša le go bolela ye e latelago melawana ya COVID -19 	Go bala le go bogela <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go bala • Mešongwana yago balela godimo • Mešongwana ya tekakwešišo • Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestere 	Go ngwala le go hlagiša <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go ngwala • Ditemana • Ditšweletšwa tša tirišano • Taodišo • Go ngwala ga boitlhamelo 	Diboego le melawana ya tšhomošo ya polelo Mehutahuta ya dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
	•			
Beke 9 - 10	MPHATO WA 8 ENG HL KAKARETŠO OF MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA S: KOTARA YA 2			
	MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 1: ORAL: <ul style="list-style-type: none"> • Go balela godimo (20 meputso) Task started ka kotara ya 1 and continued ka kotara ya 2	MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 4: <ul style="list-style-type: none"> • Go ngwala setšweletšwa sa tirišano: (2 tše kopana goba 1 se se telele: 10 meputso) O ngwalwa pele moleko	MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 5 MOLEKO GO IPHETOLELA GO DINGWALO (60 MEPUTSO) <ul style="list-style-type: none"> • Potšišo ya 1: Setšweletšwa sa go ngwalwa / ngwalwe (20 meputso) • Potšišo ya 2: Setšweletšwa sa go bogelwa (10 meputso) • Potšišo ya 3: Kakaretšo (10 meputso) • Potšišo ya 4: Diboego le melawana ya tšhomišo ya polelo (20 meputso) 	

PEAKANYO YA GO RUTA YE E BOELEDITŠWEGO 2021- 2023 (MPHATO WA 8 - SEPEDI HL - KOTARA YA 3)

MPHATO WA 8 - KOTARA YA 3				
Mabokgoni	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwalale go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomišo ya polelo
Beke 1-2	<p>Mekgwanakwana ya go theeletša le go bolela Go theeletša tshedimošo</p> <ul style="list-style-type: none"> Theeletša setšweletšwa sa tshedimošo Theeletša tlhalošo, tšhomišo ya polelo, lebelo, tlhabošo ya lentšu Theeletša mothalo wa kanegelo Ahlaahla with partner Anega kanegela Kgetha kanegelo dira peakanyo le nyakišišo Kgetha setaele, retšistara le tlontlontšu Hlagiša kanegelo 	<p>Setšweletšwa sa go ngwalwa bjalo kanegelokopana</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše bohlokwa tša ditšweletšwa tša dingwalo bjalo ka moanegwa, tiragalo, poledišano, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, mmoledi, morero <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo) <p>Theto</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše bohlokwa tša sereto Sebopego sa ka gare sa sereto, dikapolelo/ tšhwantšhokgopolo, morumokgohlagano, mošito Sebopego sa ka ntle sa sereto, methalo, mantšu, ditematheto, mohuta Mongwalelo 	<p>Ngwala a setšweletšwa sa go ngwalwa: kanegelokopana</p> <p>Melawana ya ditemana</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopego se se nepagetšego Maikemešetšo le sehlopa se se nepišitšwego Dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo Tatelano ye e kwagalago ya mafoko Šomiša makopanyi go netefatša tlemagano Šomiša mehuta ya mafoko a go fapana, botelele le hlamego <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Beakanya Sengwalwakakanywa go boeletša go hlokola Go phošolla le go hlagiša <p>Hlama kanegelo a yagwe a latela magato outlined Best story 'published'/go bala in class.</p>	<p>Tiišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tšeo dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Maemo a lentšu: Mahlaodi: Lehlaodi la papetšo kgato ya pele (ye teletšana), Lehlaodi la papetšo kgato ya bobedi (ye teleletelele); Mainagohle le mainaina</p> <p>Maemo a mafoko: Lebaka la lebjale, mabotšiši, setatamente, maswao a polelo; Tlhalošo ya lentšu ka lentšu le polelotharedi, lebaka le lefetile.</p> <p>Tlhalošo ya mantšu: Malatodi, mahlalošetšagotee diparonimi, kamano; tlhalošo ya lentšu ka lentšu</p> <p>Maswaodikga le mopeleto: dipaterone tša mopeleto: khutlo, fegelwana, maswao a ditsebšana.</p> <p>Tlontlontšu go ya ka kamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Tihalošo ya seka • Moya wo o fokago • morero le molaetša <p>Tekakwešišo ya go balwa: (go tšwa go dipuku tše di balwago)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sekima, go sekena, setšweletšwa sa go bogelwa • Go bala ga go tsenelela • Go dira dikakanyo • Tihalošo ya mantšu • Ntlhatebelelo ya mongwadi • Ntlha le kakanyo • Tihalošo ye e ukangwago 		
--	--	---	--	--

<p>Beke 3-4</p>	<p>Mekgwanakwana ya go theeletša le go bolela Tekakwešišo ya go theeletšwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go theeletša magato • Go ngwala boiphetoletelo <p>Theeletša /bogela setsopolwa from a papadi/play</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruta diponagalo le melawana • Kgetha setaele, retšistara le tlotlontšu • Badiragatši ba šielana • Šomiša mekgwanakwana ya kgapeletšo <p>Kahlaahlo (morutiši o etela pele) – nyakišišo ye e theilwego go Protšekte ya dingwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mokgwa / magato - Maikemišetšo - Ditsela - Ditaelo 	<p>Setšweletšwa sa go ngwalwa bjalo ka papadi / tiragatšo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše bohlokwa tša setšweletwa sa sengwalo: bjalo ka moanegwa, tiragalo, poledišano, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, kgwekgwe <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo) • morero le molaetša <p>Go bala ditaelo tša Protšekte ya dingwalo:</p> <p>Mekgwanakwana ya go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Go sekima - Go sekena - Go balela tlhalošo ga go tsenelela <p>Barutwana ba thoma ka protšekte e theilwego go e kgethilego ka mahlakorepedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Matseno le kgato ya mathomo di thoma ka 	<p>Taodišotlhalošī ye e theilwego go papadi/tiragatšo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego sa maleba le diponagalo • Beakanya diteng (mmepe wa monagano) • Dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo • Melao ya ditemana • Tšwetšopele ye e hlaloganyegago ya ditemana go kgonthišiša tlemagano. • Makopanyi a go tliša kgohlagano • Melawana ya polelo <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya • Sengwalwakakanywa • go boeletša • go hlokola • Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala a taodišotlhalošī</p>	<p>Mošomo maamong a lentšu Mahlathi a mokgwa, felo; matlema</p> <p>Maemo a mafoko Mafokonolo, mafokontši, kago ya lefoko, tšhumišo ya polelo ya go huduga maikutlo le go huetša, ntlha le kgopolo; go tšea lehlakore le go lebelela dilo le hlakoreng le tee</p> <p>Tlhalošo ya mantšu mahlalošetšagotee dingwalwaswana diparonimi</p> <p>Maswaodikga le mopeleto: patrone ya mopeleto; fegelwana; khutlo</p>
-----------------	--	--	--	---

		<p>phapošing di hlahlwa ke morutiši.</p> <p>2) Independent –le kamano will dekotara ya ine how learners</p>		
<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 6: CREATIVE GO NGWALA PROTŠEKTE Legato la 1: Research (Learners do research on their protšekte) (20 meputso)</p>				
Beke 5-6	<p>Ngwala – Protšekte ya dingwalo</p> <p>Kahlaahlo (morutiši o etela pele) – Research e theilwego go Literature Protšekte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mokgwa / magato - Maikemišetšo - Ditsela - Ditaelo 	<p>Go balela tshedimošo</p> <p>Kalo ya dihlogo tša go fapana tša protšekte/ Mohl. tlhagišo ya khomphutara, koša, bogela gape, bj.bj.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše bohlokwa bjalo ka moanegwa, tiragalo, poledišano, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, kgwegwe <p>Poeletšo/boeletša dipuku le mehuta ya ditšweletšwa (tša go ngwalwa / tša go se ngwalwe) tše barutwana ba di badilego semestere ya pele (Kotara ya 1 and 2)</p> <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) 	<p>Go ngwala e theilwego go puku hye e kgethilwego / hlogo ya protšekte</p> <p>Ngwala protšekte –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego sa maleba le diponagalo • Beakanya diteng (mmepe wa monagano) • Dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo • Melao ya ditemana • Tšwetšopele ye e hlaloganyegago ya ditemana go kgonthišiša tlemagano. • Makopanyi a go tliša kgohlagano • Melawana ya polelo <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya • Sengwalwakanywa • go boeletša • go hlokola • Go phošolla le go hlagiša 	<p>Tiišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tše dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Mošomo maamong a lentšu: Mahlathi; mahlaodi; khutsofatšo, medu, dihlogo le meselana</p> <p>Maemo a mafoko Mafokonolo, mafokontši, lephethitšweledi, lebaka letlagotšweledi, kago ya lefoko, Polelo yeo e beago batho goba ditokelo tša batho kotsing. Tumelo ya gore selo goba motho o na le diponagalo/dimelo tše itšeng kage batho ba re bjalo, e sego ka lebaka la gore o na le seo o se tsebago ka ga sona/yena</p> <p>Maswaodikga le mopeleto: melawana ya mopeleto</p> <p>Tlotlontšu go ya ka kamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo • morero le molaetša <p>Mekgwanakgwana ya go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sekima dikgopolokgolo • Go sekena dintlha ka botlalo tša tlaleletšo • Go dira dikakanyo • Ntlha le kgopolo • Ntlha tebelelo ya mongwadi • Go tšea sepheto ka ga tlhalošo ya mantšu ao a sego a tlwaelega le diswantšho • Dintlha le dikgopolo • Polelo ya semmuso le ya gose be ya semmušo le ya gose be ya semmušo • Tlhalošothwii le tlhalošo ya go rarela • Dikapolelo 		
<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 6: GO NGWALA GA BOITLHAMELO: PROTŠEKTE Legato la 2: Go ngwala (Barutwana ba ngwala protšekteya bona) (30 meputso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pre-go ngwala of the creative go ngwala protšekte • Go ngwala sengwalwakakanywa • Go boeletša • Go phošolla • Go hlokola • Go hlagiša 				

<p>Beke 7-8</p>	<p>Tlhagišo ya bomolomo ya protšekte – sebopego sa protšekte se tla laowa ke maemo a go fapana a dikolo.</p> <p>Mekgwanakwana ya go theeletša le go be golela Go theeletša le go ahlaahla madireng a bjale e theilwego go kuranta le athikhele tša makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tšhomišo ya segalo, lebelo • Tšhomišo ya polelo ya go hlalefetša/ polelo ya go ama maikutlo/polelo ya go goketša • Šomiša ditlhahli • Latela melawana • Polelo ya mmele ka nepagalo • Matseno a matlakgogedi le mafelelo a go ba le maatla • Maikemišetšo, sehlopha se lebišitšwego le dikamano 	<p>Go bala ga go nyaelana le tlhagišo ya bomolomo</p> <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo) • morero le molaetša <p>Mekgwanakwana ya go bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sekima dikgopolokgolo • Go sekena dintlha ka botlalo tša tlaleletšo • Go dira dikakanyo • Ntlha le kgopolo • Ntlha tebelelo ya mongwadi • Go tšea sepheto ka ga tlhalošo ya mantšu ao a sego a tlwaelega le diswantšho • Dintlha le dikgopolo • Polelo ya semmuso le ya gose be ya semmušo le ya gose be ya semmušo • Tlhalošothwii le tlhalošo ya go rarela • Dikapolelo 	<p>Barutwana ba hlagiša tšeo ba di hweditšego ka nyakišišo ya bona ye e theilwego go the Go ngwala ga boitlhamelo : Protšekte</p>	<p>Tiišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tšeo dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Maemo a lentšu Mainagohle le mainaina. Mašala le mafokwana a madiri.</p> <p>Maemo a mafoko: mabaka, mafoko, diema, mafokwana a dikapolelo, thabehlaodi le thabehlathi.</p> <p>Tlhalošo ya lentšu: mahlalosetšagotee; malatodi; dingwalwaswana</p> <p>Maswaodikga le mopeleto: patrone ya mopeleto; mašakana; maswaodikga a khutsofatšo le khunyelo.</p> <p>Tlotlontšu go ya ka kamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>
-----------------	---	---	--	---

<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 7 GO NGWALA GA BOITLHAMELO: PROTŠEKTE Legato la 3: Tlhagišo ya bomolomo (Learners do the Tlhagišo ya bomolomo of their protšekte) (20 meputso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego sa maleba: matseno, mmele le mafetšo • Hlagaša kgopolo ya motheo le dikgopolo tša go e thekga • Laetša bohlatse bja nyakišišo • Šomiša polelo ya mmele ya maleba le tlhagišo ya mabokgoni, mohl. kopantšhomahlo, lentšu • Tšea karolo go kahlaahlo • Efa dipoelo tša maleba • Swarelela go kahlaahlo • Laetša temogo ya ditokelo le maikutlo a ba bangwe <p>Thoma mošomo wa bomolomo ka kotara ya 3 o phethwe ka kotara ya 4 ge meputso e rekhotwa.</p>				
<p>Beke 9 – 10</p>	<p>Mekwanakwana ya go theeletša le go bolela Theeletša/bogela and ahlaahla a sa go bogelwa, audio-sa go bogelwa/setšweletšwa sa mahlakorentši</p> <p>Tekakwešišo ya go theeletšwa (bjalo ka go theeletšamantšu a koša / setsopolwa go tšwa khonsateng ya mmimo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go rekhota dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo ka go ngwala dinoutse. • Go abelana dikgopolo le maitemogelo le go laetša kwešišo ya dikgopolo 	<p>Go bala mantšu a koša ye e theilwego go khonsathe ya mmimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego • Tšhomišo ya polelo • Diponagalo tša setšweletšwa • Tetelano <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo) 	<p>Ngwala setšweletšwa sa tirišano: Koša / pukutšatši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego se se nepagetšego • Maikemišetšo • Dikgopolokgolo le dikgopolo tša go thekga • Tatelelano ya mafoko ye e kwagalago • Go šomiša makopanyi go netefatša kgohlagano • Šomiša mehuta ya go fapafapana ya mafoko, botelele le sebopego <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya • Sengwalwakanywa • go boeletša • go hlokola • Go phošolla le go hlagaša <p>Ngwala koša goba ditsenywa tša pukutšatši</p>	<p>Tiišetšo ya dibopego tša polelo le melawana tšeo dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Maemo a lentšu Mainagohle le mainakgopolo, matlema</p> <p>Maemo a mafoko Temana ya matseno; temana ya tlhalošo; temana ya go ruma; hlamego ya lefoko; mehuta ya mafoko.</p> <p>Tlhalošo ya mantšu: Mahlalošetšagotee, malatodi, dingwalwaswana</p> <p>Maswaodikga le mopeleto: patrone ya mopeleto; mašakana; maswaodikga a go fapafapana</p> <p>Tlotlontšu go ya ka kamano</p>

<ul style="list-style-type: none"> Lemoga dithekniki tša polelo ya go šušumetša le go jabetša/hlalefetša Araba dipotšišo 			Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego
MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 8 BOIPHETOLELO GO DINGWALO (30 MEPUTSO) <ul style="list-style-type: none"> Sereto (10 meputso) Papadi (10 meputso) Dikanegelokopana (10 meputso) 			
MEŠONGWANA YA KELO YE E SEGO YA SEMMUŠO			
Go theeletša le go bolela <ul style="list-style-type: none"> Mehutahuta ya mešongwana ya go theeletša le go bolela Mešongwana ya go theeletša le go bolela ye e latelago melawana ya COVID -19 	Go bala le go bogela <ul style="list-style-type: none"> Magato a go bala Mešongwana yago balela godimo Mešongwana ya tekakwešišo Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestere 	Go ngwala le go hlagiša <ul style="list-style-type: none"> Magato a go ngwala Ditemana Ditšweletšwa tša tirišano Taodišo Go ngwala ga boithhamelo 	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo <p>Mehutahuta ya dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo</p>
MPHATO WA 8 ENG HL KAKARETŠO OF MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA S: KOTARA YA 3			
MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 6: CREATIVE GO NGWALA PROTŠEKTE <ul style="list-style-type: none"> Research & ngwala-up of the protšekte (20 + 30 = 50 meputso) 	MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 7 CREATIVE GO NGWALA PROTŠEKTE <ul style="list-style-type: none"> Tlhagišo ya bomolomo ya protšekte (20 meputso) Thoma mošomo wa bomolomo ka kotara ya 3 o phethwe ka kotara ya 4 ge meputso e rekhotwa.)		MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 8 BOIPHETOLELO GO DINGWALO (30 MEPUTSO) <ul style="list-style-type: none"> Sereto (10 meputso) Papadi (10 meputso) Dikanegelokopana (10 meputso)

PEAKANYO YA GO RUTA YE E BOLEDITŠWEGO 2021- 2023 (MPHATO WA 8 - SEPEDI HL - KOTARA YA 4)

MPHATO WA 8 - KOTARA YA 4				
Mabokgoni	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwalale go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomišo ya polelo
Beke 1-2	<p>Mekgwanakwana ya go theeletša le go bolela Tekakwešišo ya go theeletšwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theeletša ditaelo / ditšupetšo • Tšea dinoutshe • Araba dipotšišo <p>Mehuta ya go fapana ya kgokagano ya bomolomo mohl. go bea ditaba / polelo ya go se itokišetšwe</p> <p>Go fa ditšupetšo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tša setšweletšwa • Polelo le melawana • Polelo ya mmele 	<p>Go bala setšweletšwa sa tshedimošo sa go bogelwa, mohl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • mebepe, landmark, scales • Sebopego • Tšhomišo ya polelo • Diponagalo <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo) <p>Go bala / Go bogela setšweletšwa sa go bogelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sekana • Go bala ga go tseenelela • Tihalošo ye e ukangwago <ul style="list-style-type: none"> • Dira kakaretšo (šomiša Mebepe ya monagano) 	<p>Setšweletšwa sa tirišano mohl. . Ditšupetšo / Ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego sa maleba • Beakanya diteng (mmepe wa monagano) • Dikgopolokgolo le dikgopolottlaleletšo • Melao ya ditemana • Tšwetšopele ye e hlaloganyegago ya ditemana go kgonthišiša tlemagano. • Makopanyi a go tliša kgohlagano • Melawana ya polelo <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya • Sengwalwakakanywa • go boeletša • go hlokola • Go phošolla le go hlagiša <p>Ngwala setšweletšwa sa ditaelo</p>	<p>Maemo a lentšu Botee le bontši Bong le nyenyefatšo</p> <p>Maemo a mafoko Polelothwii le polelotharedi; Mabotšiši; Dintlha le boikgopolelo; sebopego sa lefoko; mehuta ya mafoko; mantšu a go se hlake;</p> <p>Tihalošo ya mantšu Mahlalosetšagotee; Malatodi; pebofatšo; Dingwalwaswana, tihalošo ya lentšu ka lentšu le tihalošo ya go iphihla:</p> <p>Maswaodikga le mopeleto: ditsebjana; Dipatrone tša mopeleto</p>

<p>Beke 3-4</p>	<p>Mekgwanakwana ya go theeletša le go bolela Listens to and ahlahlala madireng a bjale e theilwego go kuranta le athikhele tša makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tšhomišo ya segalo, lebelo • Tšhomišo ya polelo ya go hlalefetša/ polelo ya go ama maikutlo/polelo ya go goketša • Šomiša ditlhalhi • Latela melawana • Polelo ya mmele ka nepagalo • Matseno a matlakgogedi le mafelelo a go ba le maatla • Maikemišetšo, sehlopha se lebišitšwego le dikamano <p>Polelo ya go(go se) itokišetšwa(e) go balela athikhele ya kuranta godimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tšhomišo ya segalo, lebelo le segalo • latela maswaodikga meputso for good effect • Appropriate body Language 	<p>Go balela/go bogeelatshedimošo (šomiša ditšweletšwa bjalo ka athikele ya kuranta / athikhele tša makasine/ polelo ya go ngwalwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sekima dikgopolokgolo • Go sekena dintlha ka botlalo tša tlaleletšo • Go dira dikakanyo • Ntlha le kgopolo • Ntlha tebelelo ya mongwadi • Go tšea sepheto ka ga tlhalošo ya mantšu ao a sego a tlwaelega le diswantšho • Dintlha le dikgopolo • Polelo ya semmuso le ya gose be ya semmušo le ya gose be ya semmušo • Tlhalošothwii le tlhalošo ya go rarela • Dikapolelo <p>Ngwala moleko wa teka kwešišo</p>	<p>setšweletšwa sa tirišano se se kopana / se se telele: athikele ya kuranta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinyakwa tša sebopego, setaele • Baamogedi ba ba nepišitšwego maikemišetšo le kamano • Kgetho ya mantšu le diboepo tša polelo <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya • Sengwalwakakanywa • go boeletša • go hlokola • Go phošolla le go hlagaša <p>Ngwala athikele ya kuranta</p>	<p>Tiišetšo ya diboepo tša polelo le melawana tšeo dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Maemo a lentšu Mašala: lešalašala le lešalaohle Medirišo: Modirišogore, Modirišotaelo, Modirišokgonagalo, Modirisopego, Modirišopoelano</p> <p>Maemo a mafoko Mabaka, mehuta ya mafoko, pego, tiro le tirwa tlhamego ya mafoko Polelothwii le polelotharedi; mabotšiši; dintlha le boikgopolelo; sebopego sa lefoko; mehuta ya mafoko; mantšu a go se kwešišege;</p> <p>Tlhalošo ya lentšu: tlhalošo ya lentšu ka lentšu le tlhalošo ya seka. Maswaodikga le mopeleto: dipatrone tša mopeleto, maswaodikga</p> <p>Tlotlontšu go ya ka kamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>
<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 7 ORAL: (20 meputso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagišo ya bomolomo of the protšekte <p>Teachers start to administer this task during kotara ya 3 to ensure that all learners are assessed by the end of the kotara ya</p>				

<p>Beke 5-6</p>	<p>Mekgwanakwana ya go theeletša le go bolela Bomolomo: tlatša potšišonyakišišo/ foromo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dira nyakišišo ka hlogo • Beakanya dišomišwa ka kgohlagano le go dithekga ka mehlala • Lemoga and kgetha the tlotlontšu ya maleba, polelo lemelawana • Rulaganya matseno le mafetšo <p>Tekakwešišo ya go theeletšwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go rekhota dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo ka go ngwala dinoutse. • Go abelana dikgopolo le maitemogelo le go laetša kwešišo ya dikgopolo • Lemoga dithekniki tša polelo ya go šušumetša le go jabetša/hlalefetša • Araba dipotšišo 	<p>Go bala an potšišo ya naire / foromo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše bohlokwa tša pego • Sebopego • Tšhomišo ya polelo <p>Magato a go bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa) • Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa) • Ka morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo) <p>Theto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tše bohlokwa tša sereto • Sebopego sa ka gare sa sereto, dikapolelo/ tshwantšhokgopolo, mošito, morethetho • Sebopego sa ka ntle sa sereto, methalotheto, mantšu, ditematheto, mongwalelo • Tihalošo ya seka meaning • Moya wo o fokago • Morero le molaetša 	<p>Setšweletšwa sa tirišano mohl. .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maikemišetšo, sehlopha se se nepišetšwego le sebopego • Melao ya ditemana • Makopanyi a go tliša kgohlagano • Šomiša mehuta ya go fapana ya mafoko, botelele le tlhamego • Setaele sa semmušo <p>Tsepelela go magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beakanya • Sengwalwakakanywa • go boeletša • go hlokola • Go phošolla le go hlagiša <p>Tlatša potšišonyakišišo / foromo</p>	<p>Tiišetšo ya diboepgo tša polelo le melawana tšeo dirilwego dibekeng tše di fetilego</p> <p>Maemo a lentšu Lešalaohle, botee le bontši</p> <p>Maemo a lefoko Tshepetšo; bapetša/fapantšha</p> <p>Tihalošo ya temana; matseno le mafetšo a temana; mafoko; polelo; go tšea lehlakore le kgethollo</p> <p>Tihalošo ya mantšu: mahlalošetšagotee, malatodi</p> <p>Maswaodikga le mopeleto: maswao a ditsebjana; dipatrone tša mopeleto; maswaodikga</p> <p>Tlotlontšu go ya ka kamano</p> <p>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</p>
<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 9: GO NGWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go ngwala setšweletšwa sa tirišano: (10 meputso) (2 tše kopana goba 1 se se telele: 10 meputso) <p>O ngwalwa pele moleko</p>				

Beke 7-8	Itokišetša tlhahlobo Go bolela: <ul style="list-style-type: none"> • Poleldišano • Polelo ya go itokišetšwa • Polelo ya go se itokišetšwe Go theeletša <ul style="list-style-type: none"> • Tekakwešišo ya go theeletšwa 	Itokišetša tlhahlobo Go bala <ul style="list-style-type: none"> • Tekakwešišo ya go balwa • Kakaretšo • Setšweletšwa sa go bogelwa 	Itokišetša tlhahlobo Go ngwala: <ul style="list-style-type: none"> • Ditaodišo • Setšweletšwa sa tirišano se se telele • Setšweletšwa sa tirišano se se kopana 	Maemo a lentšu: poeletšo Maemo a lefoko: poeletšo Tlhalošo ya lentšu: poeletšo Maswaodikga le mopeleto: poeletšo
Beke 9-10	MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 10 MOLEKO GO IPHETOLELA GO DINGWALO (60 MEPUTSO) <ul style="list-style-type: none"> • Potšišo ya 1: Setšweletšwa sa go ngwalwa / ngwalwe (20 meputso) • Potšišo ya 2: Setšweletšwa sa go bogelwa (10 meputso) • Potšišo ya 3: Kakaretšo (10 meputso) • Potšišo ya 4: Dibopego le melawana ya tšhomišo ya polelo (20 meputso) 			
MEŠONGWANA YA KELO YE E SEGO YA SEMMUŠO				
	Go theeletša le go bolela <ul style="list-style-type: none"> • Mehutahuta ya mešongwana ya go theeletša le go bolela • Mešongwana ya go theeletša le go bolela ye e latelago melawana ya COVID -19 	Go bala le go bogela <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go bala • Mešongwana yago balela godimo • Mešongwana ya tekakwešišo • Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semester 	Go ngwala le go hlagiša <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go ngwala • Ditemana • Ditšweletšwa tša tirišano • Taodišo • Go ngwala ga boitlhamelo 	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo Mehutahuta ya dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo

MPHATO WA 8 ENG HL KAKARETŠO OF MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA S: KOTARA YA 4		
<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 7 ORAL: (20 meputso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagišo ya bomolomo of the protšekte <p>Teachers start to administer this task during kotara ya 3 to ensure that all learners are assessed by the end of kotara ya 4.</p>	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 9: GO NGWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go ngwala setšweletšwa sa tirišano: (2 tše kopana goba 1 se se telele) <p>(10 meputso)</p> <p>O ngwalwa pele moleko</p>	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 10 MOLEKO GO IPHETOLELA GO DINGWALO (60 MEPUTSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potšišo ya 1: Setšweletšwa sa go ngwalwa / ngwalwe (20 meputso) • Potšišo ya 2: Setšweletšwa sa go bogelwa (10 meputso) • Potšišo ya 3: Kakaretšo (10 meputso) • Potšišo ya 4: Dibopego le melawana ya tšhomišo ya polelo (20 meputso)